



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITI YA 11

PUDUNGWANA 2019

SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3

MATSHWAO: 100

NAKO: 2½ dihora



Pampiri ena e na le maqephe a 5.

DITAELO HO MOHLAHLUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse PEDI, e leng:
KAROLO YA A: Moqoqo (50)
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse 2 (2 x 25) (50)
2. Araba potso e le NNGWE KAROLONG ya A le dipotso TSE PEDI KAROLONG YA B.
3. Araba dipotso TSOHLE ka SESOTHO.
4. Qala potso e NNGWE le e NNGWE leqepheng le LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema e nngwe le e nngwe (ka ho etsa mmapa wa monahano/ daekeramo/tjhate e bontshang tatelano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona). Ha o qetile, bala tema hape ho hlaola diphoso. Meralo e hlahiswe QALONG ya tema ka nngwe.
6. Meralo e totobatswe hantle hore ke meralo.
7. O eletswa ho sebedisa nako ka mokgwa ona:
 - Metsotso e 80 ho araba KAROLO YA A.
 - Metsotso e (35 x 2) ho araba KAROLO YA B.
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo feela ka ha di nomorilwe dipotsong.
9. Sehlooho se se ke sa balellwa e le karolo ya palo ya mantswa.
10. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG ebe o ngola moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400–450 (dikahare feela). Ebang o kgetha setshwantsho ngola o itshetlehile ka mohopolo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao mme o iqapele sehlooho sa hao. Se lebale ho etsa moralo le ho hlaola diphoso.

- 1.1 Ke ne ke sa kgolwe seo ke se bonang ka mahlo a ka. **[50]**
- 1.2 Nyollo ya ditheko tsa mafura ke Mmuso, e tliša bofuma setjhabeng. **[50]**
- 1.3 Theleveshene e sitisa baithuti ho ithuta dibuka tsa bona, e boele e ba thuse ka lehlakoreng le leng. **[50]**
- 1.4 Ke nnete tlhompho le boitshwaro bo botle di isa bokamosong bo tjhabileng. **[50]**
- 1.5 Ho nka karolo dikgethong tsa naha ya heno ke tokelo ya motho e mong le e mong ya phelang ho yona. Dumellana kapa o hanane le mohopolo ona. **[50]**
- 1.6 Letsatsing leo ka utlwisisa nnete ya polelo e reng; Matsoho a ya hlatswana. **[50]**
- 1.7 Boha ditshwantsho tse ka tlase. Kgetha SE LE SENG o nto ngola moqoqo o itshetlehileng mohopolong wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho seo maikutlong a hao. Iqapele sehlooho sa hao. Se lebale ho etsa moralo le ho hlaola diphoso moqoqong wa hao.

1.7.1



[Setshwantsho sena se qotsitswe ho *Move* 2018] **[50]**

1.7.2



[Setshwantsho sena se qotsitswe ho *Move* 20 Hlakola 2019]

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO**POTSO YA 2**

Kgetha ditema tse PEDI mme o ngole tema ya bolelele ba mantswe a 180–200 (dikahare feela) temeng ka NNGWE. Hopola ho etsa moralo, o boele o lekole ditema tsa hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 PUISANO

Ngola puisano e dipakeng tsa molaolasephethephethe le mokganni ya tlotseng molao wa tsela.

[25]**2.2 LENGOLO LA SETSWALLE/SETLWAEDI**

Ngolla motswala wa hao o mo hlokomedise ka kotsi ya ho tsamaya bosiu le metswalle.

[25]**2.3 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO**

Ka phaposing ya lona ya borutelo le na le kopano le le baithutimmoho ho lokisa diphoso tse etswang ke ba bang ba lona ka nako ya dithuto. Ngola lenanetsamaiso le metsotso ya kopano eo.

[25]**2.4 NALANE YA BOPHELO BA MOFU/OBITJHUARI**

Rangwane wa hao a neng a se a nyetse o hlokahetse, ba lelapa ba o kopile ho ba ngolla nalane ya bophelo ba hae. Ngola obitjhuari eo.

[25]**2.5 LENGOLO LA SEMMUSO**

Ngolla mosuwe/mosuwetsana a o rutang, o kope tshwarelo ka ho foswa ke diteko le mesebetsi e meng ya hae.

[25]**2.6 PUO**

O menngwe sekolong sa dithuto tse tlase seo o neng o kena ho sona ho ya etsa puo ho kgothalletsa barutwana/baithuti ho nka karolo dipapading le mminong.

[25]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100

